

Nag-unang Sinemanang Magasin Sa Binisaya

Bisaya

Enero 30, 2015

Karon,
Available na sa
National Bookstores
ug Merriam &
Webster Bookstores
Nationwide!

BALANGIGA BELLS: Pagsaksi Sa Pag-uli Uban ang Pagsuling sa Kagahapon



ISSN 0115-2322
ISBN 97114623224

P25

NI JOSE AL. LIMPANGOG

Aron makatrabaho o makapalit og bisan unsa, ubp. Basaha-Manila Bulletin Advertisements & Classified Ads

Sa Atong Hapin

Teksto ni ngala Hulagway
NI JOSE AL. LIMPANGOG

Ang bantayog sa Balangiga
Encounter nga gidsenyo ni
National Artist Pantaleon
Abueva.



Balangiga Bells:

Pagsaksi Sa Pag-uli Uban ang Pagsulung sa Kagahapon

MINGHYAHE mig duha ka gatos ug lima ka kilometro gitikan sa Palompon, Leyte ngadto Balangiga, Eastern Samar kaniadtong Disyembre 15, 2018 aron saksihan ang ceremony pag-uli sa mukasayasanong Balangiga Bells. Panganoron ug may pat-apat-ak nga ulan kadtong adlaw, apan sige lang basta maabot ang kuwarto klaseng lungsod sa habagatang Samar din nahitabo ang gitawag ng Balangiga Massacre kaniadtong Septiyembre 28, 1901 panahon sa gubat tali sa Pilipinas ug Amerika.

Gikan sa San Juanico Bridge among gisulay ang dalan nga sagad ning-ubay sa lapyahan sa Leyte Gulf, ang golpo sa kinadak-an gubat sa kiadagatan panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan

“Human sa mga yangungo, pangaliya ug tuaw ning ulahing mga dekada, nahibalik ra gayod ang mga kampana sa ilang gigikanan.”



Ang Simbahan ni San Lorenzo de Martir.

tali sa Amerika ug Hapon. Nasubay na namo kaniadto ang dalan kutob sa lungsod sa Basey diin anaa ang bantogang Sototon Cave, apan ang umahan niini birhen pa sa among mga mata.

Hapit na moudtong larok sa among pag-abot sa sentro sa lungsod, dungan sa pagtugpa sa duha ka *presidential chopper*. Tipik kami sa mga tuwong mingdugok dayon didto sa plasa sa eskulyahan diin mingtugpa ang mga helikopter. Taudtaod ang among paglakaw-lakaw diptin sa plasa, apan way presidenteng minaog gikan sa helikopter. Bisan ang mga polis ug militar nga among gipangutana way gikatug-an unsang orasa morabot ang presidente.

Human maniudto, minglahos kami ngadto sa plasa munisipal



Ang Municipal Hall sa Balangiga.

nga gialironan sa Municipal Hall, San Lorenzo de Martir Church, Balangiga Encounter Monument and Memorial Library ug awditoryum sa munisipyo. Labing gihugopan sa mga bisita ang bantayog sa Balangiga Encounter (kun Balangiga Massacre) nga gidsenyo ug gitukod ni Napoleon Abueva, national artist (1973) alang sa *visual arts/sculpture*. Atubang sa maong monyumento nagtindog usab ang bantayog ni Kapitan Valeriano Abanador, hepsi sa kapolis panahon si masaker.

Among glibot ang obra ni Abueva. Sa kasadpang hungbong sa monyumento gisulat ang tanang two, Pilipino ug Amerikano, nga diha panahon sa masaker kanus-a namahaw ang mga sundalong Kano. Sa 73 ka Kano, 43 ang napatay apil ang laing pangulo nga



Mga Pasalamat Taliwala sa Kaanyag

HOOOOO, sayop iyang giluhununa gyod. Dili ako ang maniyug. Ang Dakbayan sa Valencia may mtiay pera siye na lang god, angkonor ko na lang. Ang akong kaanyag tungod kay daghang maanyag si akong palibot. Dili haya bugok ray kamaong mangopya.

Bitaow, nindot kaayo among 2019 Valencia City Gakit Festival nga gipahiluan niadtong ika-5 sa Encro. Matag urang Sabado sa tuig na ni, puhon kon kahuy-an sa Giboo. Sunod tuig puhon, ari mos Valencia, sa Bukidnon kar aron kasakay mog galik. Bayad ling mo apil na kaon og inanag, binaki, o limung-ag saging. Bayad sab mo kon gusto mo makatong maglubuk, magtahop, mag-alig-ag o bisan magpalii og tipusi. Duda mo kon makarao ko ana, no? Aw, maong ari mo kay arun makita matong katag. Habsa.

Dili ka magdaghan og yawit karon, kay halagway akong paestoryahan. Matod pa ni Mr. Decius L. Esmedilla, ang among guest speaker nga mao say Supervising Tourism Operations Officer sa Department of Tourism, Region 10, ang Gakit Festival sa Valencia may labing pinasabihang kapistahan sa tibook Pilipinas tungod kay, gawas ngi kini wala pasiugdahing uta sa gobverno, kay ginugna man kini sa Valencia Bukidnon Historical and Cultural Society aron maporma og balik ang gamot, unod ug kalag sa mga taga Valencia, dili usab kini iya ra sa mga relihiyoso, politikong mga tribuhanen nga

kalihukan. Gimugna kini aron adunay kalibokan ang tanang mga taga Valencia nga miskabihius pagpasalamat sa Diyo.

Aw, kon moori mo, kinahangan sab mrong pagpasalamaton og parmitasan ug maniringua nga makasabot unsay gitpasalamaton, Maong miilong lagi si Mr. Esmedilla nga labi ni nga kahibokan kay makatandog og kasingkasing. Matandog hayo gyod kag matinuid-anon nga pasalamat sa Ginoos karong panahona, sa?

Kaniadtong gaporma-porma man god ang Valencia Bukidnon Historical and Cultural Society (VBHCS) sa iyang mga programa, ang pangutana nga ilang gitubug duha lang. Una, dun, pa bay kulang ang karon sa Valencia nga mianahimong problema dimalig? Has, dagharsag tubag ini, iy. Diliay miilong nija ang Suba sa Pulangi dili na mao ang sofa nga lhang nanbitan kaniadtong. Giewas nija dili na kini tin-aw, wala na ang orbinhal nija nga isda nga napuyu niini nga suba, sama sa puyo ug pait. Kaniadtong, tungod sa kalimpiyo ug katin-aw, ang mga tawong makalabay ug guhaw, motikubo lang aron makainom. Karon, bisan pantat tingali maulaw na mapuyu sa Pulangi. Hehehe.

Lati na sab kuno ang banika karon ug kaniadtong. Aw, hinmon, niadtong mga 1970's man god, gipahimutang ang sistema sa irrigation sa Valencia ug kini mao miisub sa halagway sa banika sa Valencia. Sa wala pa ni, bakerohanan ras mgi baka ang luug nija patag sa Valencia ug halos mga kugon ray makit-an sa umahan sa kamuisan ug



kahumayan nga rabuhî lang sa ulan. Kaniadtong sab dihang ang mga punoanisa dinog, bugray ug serali, apan wala na ning mga kahoy. Karon, nah, mas labewng wala nay mga tugas, lawaan, magtingali ug ulan pang niga kaboy nja mipuno sanaghiton nija mga lasang. Kaniadtong nja malantaw gikan sa dalam. Nindot man god kon naa pu diay galugitoron nija lasang nja malantaw kay ingon sa duna pay misteryo nija maghatag og kalkag sa tawo nija

maningkamot. Lisod sab diay kon mahukasan na ang mga bukid kay ingon og nasabtan na nato tanan ang mga tanghaga sa kinabuhî ug maong ingon sa wala na tay umoy motikang pa ngadto atong ugma. Sumo ba, Hechhe.

Ang laing pangutana nga gitubug mao kini unsa man gyoy nakaniadtong sa Valencia, karon ug kaniadtong? Aw, kanang pangutana nagtagtag ng laing pangutana. Unsay naa kaniadtong nja makapelihimong mindot sa karon?



**PANGAGOD
BONIL.**
Seguradong tambal
sa sakit sa panit

Labihan kaepktibo sa pangsocd. Guan sa bolsa. Ang BONIL epektibo sa pangagod, bun-i, ap-ap ngi item, athlete's foot, ug uban pang fungus infections. Epektibo usab sa skin peeling, tingag o nangliking kubal ug sa mibagang lapalapa. Pormula sa inilang dermatologist nja si Dr. Fidel Plantilla.

EPIKTIBO NA. BARATO PA

